

Na osnovu člana 74 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Sl. lis RCG“, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 09/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i „Sl. list CG“, br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18), Opštinska izborna komisija Šavnik, na sjednici održanoj dana 10.05.2018. godine, donijela je

**ODLUKU
o obliku i izgledu glasačkih listića, načinu, mjestu i kontroli štampanja, ovjeri i distribuciji glasačkih listića za izbor odbornika u Skupštini Opštine Šavnik, koji će se održati 27.05.2018. godine**

Član 1

Glasački listići za izbor odbornika su iste veličine, oblika, boje i sadržine utvrđene članom 73 i 73a Zakona o izboru odbornika i poslanika.

Glasački listić stampa se tako da ima dva dijela i to kontrolni kupon i glasački listić. Kontrolni kupon i glasački listić ovjereni su perforacijom. Kontrolni kupon glasačkog listića stampa se, po širini, najviše do jedne polovine širine glasačkog listića.

Glasački listići stampaju se na službenom jeziku, na ciriličnom pismu, na formatu B-5. Glasački listići, u skladu sa pravilima o jedinstvenim standardima za izborni materijal, su žute boje i stampaju se na 120-gramskom papiru sa vodenim žigom.

Glasački listići ovjeravaju se pečatom Izborne komisije Opštine Šavnik, nanošenjem pečata mašinskim putem u procesu štampanja glasačkih listića, iznad napomene o načinu glasanja.

Član 2

Glasački listići stampaju se u broju koji odgovara broju birača u Opštini, utvrđenom posebnom odlukom u skladu sa Zakonom o biračkim spiskovima.

Istovremeno će se stampati 3 % rezervnih glasačkih listića od ukupnog broja birača iz stava 1 ovog člana.

Rezervni broj glasačkih listića čuva Izborna komisija Opštine Šavnik

Član 3

Glasački listići će se stampati u štampariji „Obod“ Cetinje, a proces štampanja će se odvijati u prisustvu:

- članova Izborne komisije Opštine Šavnik u stalnom sastavu i
- po jednog opunomoćenog predstavnika podnosioca izborne liste iz sastava Izborne komisije, koji nemaju člana u stalnom sastavu Izborne komisije.

Proces štampanja glasačkih listića iz stava 1 ovog člana može pratiti i po jedan predstavnik domaćih nevladinih organizacija registrovanih za praćenje ostvarivanja političkih sloboda, kao i predstavnici Evropske unije, drugih međunarodnih organizacija, međunarodnih nevladinih organizacija i ovlašćeni predstavnici stranih država, kojima je Državna izborna komisija izdala službeno ovlašćenje za posmatranje izbora.

Član 4

Licima koja prisustvuju procesu štampanja Izborna komisija Opštine Šavnik će izdati posebna ovlašćenja.

Radnicima štamparije „Obod“ Cetinje, koji će neposredno obavljati proces štampanja glasačkih listića, a koje će odrediti poslovodni organ Štamparije „Obod“, Izborna komisija će izdati posebna ovlašćenja za ovaj proces.

Član 5

Nabavka posebno zaštićenog 120-gramskog papira sa vodenim žigom za štampanje glasačkih listića povjerava se Štampariji „Obod“ Cetinje, koja je dužna da obezbijedi dovoljnu količinu papira za štampanje glasačkih listića, u broju koji će se odrediti posebnom odlukom Izborne komisije.

Raspakivanje nabavljenе količine papira i predaja u proces štampanja izvršiće se u prisustvu članova Izborne komisije iz člana 3 ove Odluke.

Član 6

Izborna komisija saglasno redoslijedu na Zbirnoj izbornoj listi, priprema jedan glasački listić, koji ovjerava pečatom.

Štamparija „Obod“ izrađuje na kompjuteru tekst glasačkog listića iz stava 1 ovog člana, čiju originalnost utvrđuje i konstatiše Izborna komisija i ovjerava ga pečatom, nakon čega se uništava disketa i tekst na kompjuteru.

Tako pripremljen glasački listić prenosi se na paus papir, a onda na polimer ploču (matricu).

Po izradi polimer ploče, paus papir sa tekstrom glasačkog listića se odmah komisijski uništava.

Tekst glasačkog listića otisnut na polimer ploči (matrici) upoređuje se sa originalom, konstatiše ispravnost polimer ploče, zatim se pristupa procesu štampanja.

Član 7

Polimer ploča (matrica) za štampanje glasačkih listića izradiće se u prisustvu stalnog sastava Izborne komisije, koji će matricu neposredno predati radnicima zaduženim za proces štampanja.

Član 8

Proces štampanja otpočeće po nalogu Predsjednika Izborne komisije, a u prisustvu lica iz člana 3 ove Odluke.

Član 9

Nakon završenog procesa štampanja, mašinskog brojanja glasačkih listića i uništavanja matrice i preostalog dijela nabavljenog papira, sačinja se zapisnik, koji potpisuju prisutni članovi Izborne komisije i predstavnici Štamparije „Obod“.

Član 10

Brojanje glasačkih listića, odvajanje broja glasačkih listića po biračkim mjestima i njihovo pakovanje obaviće predstavnici Štamparije „Obod“ u prisustvu članova Izborne komisije iz člana 3 ove Odluke u prostorijama Štamparije „Obod“.

Član 11

Predaja glasačkih listića predstavnicima Izborne komisije iz stalnog sastava obaviće se u prostorijama Štamparije „Obod“, o čemu će sačinjava zapisnik.

Član 12

Ručno brojanje glasačkih listića, ovjera istih pečatom Izborne komisije, stavljanje štambilja-četvrktastog pečata na poleđini glasačkog listića i upisivanje broja biračkog mesta, odvajanje broja glasačkih listića po biračkim mjestima i pakovanje obaviće stalni sastav Izborne komisije Opštine Šavnik.

Član 13

Predaja glasačkih listića biračkim odborima obaviće stalni sastav Izborne komisije, o čemu se sačinjava zapisnik.

Član 14

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na internet stranici Opštine Šavnik.

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA ŠAVNIK

Broj: 01- 48
Šavnik, 10.05.2018. godine

SEKRETAR,
Anka Kapešić
Anka Kapešić



PREDSJEDNIK,
Dušan Radanović
Dusan Radanovic